

« Les écolos Border line ? Mais non, Eva bien, je vous dis ! »



Bon, c'est entendu, le titre de ce papier n'est pas en langue. Ni d'OC, ni d'Oil. Il n'en exprime pas moins un drôle de sentiment. Et quelque part c'est un sentiment de malaise suite aux échanges médiatiques qui ont entouré l'accord passé, et désormais validé, entre « Europe Ecologie – Les Verts » et le Parti Socialiste.

qui promet de beaux débats... au cas où ; mais également l'abrogation de la réforme territoriale de 2010 avec la suppression du conseiller territorial. Autant d'éléments qui nous semblent majeurs.

Faut-il pour autant, après les problèmes posés par la forme, se réjouir sur le fond de cet accord ? Je ne le crois pas et pour trois raisons.

1) Nous avons suffisamment de recul pour savoir que sans mobilisation citoyenne, sans demande sociale forte les avancées proposées ne seront pas, dans un temps de crise financière et de diktat des marchés financiers, prioritaires voire resteront lettres mortes.

2) La remontée dans les sondages d'un Nicolas Sarkozy qui, devenu soudainement responsable, nous promet du sang et des larmes n'est pas complètement étrangère à ce cafouillis médiatico-politique. Et là est aussi le danger. Nous devons veiller à ce que les Français ne considèrent pas qu'il est illusoire de changer le capitaine du bateau en temps de crise et surtout de confier la barre à des gens qui sont dans le débat stérile ! Médiatiquement Sarkozy et l'UMP disposent d'une machine de guerre. Toute erreur est exploitée. Pour contrer cela il nous faut être sur nos idées, sur nos valeurs et proposer une alternative claire.

3) Cet accord aura fait une victime collatérale, Eva ! Parce qu'elle a vu son temps médiatique réduit par un débat PS-EELV dans lequel elle s'est sentie, entre autre pour avoir mis sur le nucléaire la barre trop haut, étrangère. C'est clair, Eva a eu le blues ! Et ce n'est pas bon, pour la candidate que nous, régionalistes, soutenons. Alors certes, Eva a trébuché, ce serait idiot de le nier. Mais elle n'est pas tombé ; elle s'est redressé et est maintenant plus forte. Plus que jamais, nous sommes et restons avec elle.

Allez, parions que pour cet accord « That's all folks! » et que nous entrons vraiment en campagne pour faire avancer nos idées et soutenir la candidate qui nous rassemble « Eva tout déchirer, je vous dis ! »

Hervé GUERRERA

“PINOQUIÒSI”

Lo nucleari es au còr de la batèsta política, aquela energia centralizada que nos pòrta la fada Electricitat. Ambé 58 reactors en activitat, siam lei melhors, e d'unei serián arrestats (se parla, estimacion variabla, de 2 a 24 per 2025!) estent l'acòrdi entre socialistas e ecologistas. Segur, aquò's pas acordable ambé lo grop de pression nucleari (Areva, EDF). Tre l'anóncia de l'acordança, lo President s'es portat a l'endavant de la contèsta e nos diguèt que l'industria francesa fariá l'artima : perda d'emplecs, demoliment pus car que la bastison d'autrei reactors. Au còp, TF1 declara encuei que Areva seriá a mand de licenciar...! Pasmens, parla gaire lo president dau demoliment de Super-Fenis que costèt non pas 900 milions d'euros coma EDF va diguèt, puslèu vint còps mai... Es mut sus leis emplecs per obratge de demoliment (550 per Super-Fenis). E d'aquesta messòrga,

lo Sarkozy t'afortisse que l'electricitat de la mainatgiera aumentará de 67%, pas qu'aquò !

Silenci sus leis energias alternatives, l'isolacion termica dei bastiments, ostaus e locaus industriaus, que fan baissar la consomacion. Silenci sus lei sites per lei degalhs nuclearis que son mandats fòra França ò enfoiuts dins lei 1160 sites que còstan encara mai car que se pensava. Silenci sus lei dos a tres cents mila emplecs dins lo malhum deis energias renouvelablas. E nos paralarà pas lo president dei 50 000T d'uranom apaurit cada an e recicladas dins l'industria de l'armament per utilizacion en Libia ò autra part. De bordilhiers a cèu dubèrt! Messòrgas a cha dotzena...

Sensa comptar la possibilitat d'un Focochimà dins nòstrei regions que serà pas mendre tant au Nòrd coma au Sud de Lèira. M'enfin, de tant que l'auvari tombe pas sus l'Elisèu, es coma la resulta dau rescaufament climatic que coneissèm encar aqueste mes de novembre : basta que passe cò dau vesin ! Messorguier de tria e innocentissime Pinoquiòsi, avalisca!

Gerard TAUTIL

revirada : <http://locebie.free.fr>

Ce n'est pas tant le fait que l'accord ne précise pas explicitement la sortie du nucléaire qui soit choquant, mais plutôt qu'on ait laissé croire, et quelquefois au plus haut niveau d'EELV, que sans cette dernière aucun accord n'était possible. Médiatiquement la sauce n'a pas prise. La différence, visiblement un peu trop subtile, entre « sans affirmation sur la sortie du nucléaire aucun contrat de gouvernement n'est envisageable » et « strictement aucun accord n'est possible sans sortie du nucléaire » n'a pas été comprise.

Résultat : beaucoup de communiqués, contre communiqués, de chiffres sur la réduction de la part du nucléaire, d'échéances, de polémiques autour de retraitement du MOX, beaucoup de coups de menton. Ils ont été très vite traduits comme autant de « combinaison » par le triste monolithe UMP très favorable au nucléaire et que tout les « Fukushimas » du monde ne sauraient ébranler.

On trouve pourtant dans cet accord des choses intéressantes au regard de la lutte contre les inégalités sociales et territoriales ou par rapport à la reconversion écologique de l'économie. Citons la retraite à 60 ans à taux plein pour les carrières longues et les métiers pénibles, la promotion d'une autre agriculture, un impôt plus juste et mieux réparti, le développement des énergies renouvelables, un engagement vers l'efficacité énergétique.

Par rapport aux thèmes défendus par les régionalistes nous noterons la valorisation de la diversité culturelle, un engagement à ratifier « la charte des langues régionales et minoritaires » ce

Lo Partit Occitan sosten EVA JOLY

Per sa coeréncia politica, dins la constància de nòstra campanha electorala Tèn-ti fièra EVA! Tiens bon EVA!

● SANHA de Mar A la Borsa dau Travailh, la fèsta per pensar e viure au païs

Lo dissabte 19 de novembre fuguèt per la Federacion Provençala dau Partit Occitan una jornada dei mai cargadas per sei militants. Au programa : convencion lo matin tre 9o30, forom sus lo tèma de « lo projècte occitan au sègle XXI », sopar puèi un balèti fins qu'a 0 ora30...

Convencion – De delegats de Provença tota s'èran donats rendètz-vos lo matin per faire lo bilanç de l'annada passada e discutir dei perspectives per 2012. Fuguèt salutar a-n aquela escasença lo desvolopament dau Partit Occitan en Provença ambé una creissença regulara

dau nombre de sei sòcis (quasiment 30% en mai en un an), una augmentacion de seis activitats e de sa vesibilitat e enfin una creissença de sei receptas gràcias a la reversion deis elegits dau Partit Occitan a la Region (Anna Maria Hautant e Arvèi Guerrera) d'una partida de son indemnitat. Mai vist lo còst dau *Cebier* sempre mai grand e la menaça que pesa sus lei finanças de Region, una soscadissa es lançada sus l'avenidor de nòstra jornau. En fin de matinada, lei delegats votèran lo principi d'una preséncia ais eleccions legislativas e d'un sosten actiu a la candidature de Eva Joly.

Fèsta e Forom – Fasiá de temps qu'òm l'esperava la Fèsta dau Partit Occitan-Region Provença e es a La Sanha de Mar, ont lo Partit Occitan tèn un conselhier municipau (Miquèu Tournan), que l'edicion de 2011 (aquela dau reviscol) se debanèt. Mentre que l'après-miègjorn, oraganizat en Forom, recampava sòcis e simpatisants dau Partit Occitan mai tanben responsables de EELV de La Sanha e representants dau PS (lo POc ten a mercejar lo Conse de

La Sanha En Vuillemot per son sosten logistic e sa dubertura e Na Driguez, (conselhiera municipala de Tolon per sa venguda) lo sopar (tot alestit benvolentament per Valerie Costa) e lo balèti (ambé lo grop « Per un Còp ») atirèron fòrça mond de l'exterior (130) ! L'escasença per lo Partit Occitan de se faire conóisser e promòure son projècte de societat. Seguèron d'intervencions nombrosas ambé lei bilanç d'Arvèi Guerrera (delegat SRDT a la Region e d'Anna Maria Hautant Vice-presidenta de la Region a la Santat), de Gerard Tautil (Regions, Euròpa, politica e institucions), Gustau Alirol, president du Partit Occitan e de *Regions e Pòbles Solidaris* (un bilanç provisòri sus leis acòrdi *PS-EELV*), e leis intervencions remarcadas de Anna Maria Poggio e Pèire Brechet (cice-presidenta e president nacionaus de *l'Institut d'Estudis Occitans*) sus la preparacion de la manifestacion dau 31 de març a Tolosa per la Lenga d'Òc. De notar enfin, la capitada de la conferéncia de premsa organizada avans la « Fèsta » qu'aguèt un resson dei bònas au nivèu locau e tanben departamentau. Mercé *Var Matin*. Rendètz-vos es pres per l'an que vèn per una novèla edicion de la « Fèsta de Region Provença » encara mai bèla !

Pèire COSTA



● Mélanchon et le Parti de Gauche tombent le masque

« A propos des langues régionales et minoritaires ». C'est le titre d'un texte du BN du Parti de Gauche à l'intention de ses militants qui nous est parvenu. On n'y parle pas de la saucisse de Morteau, version Chevènement, mais on résume les arguments qui nous ont été ressassés depuis des dizaines d'années. L'argument « républicain » est le seul credo rabâché au long de cette plaidoirie.

En introduction, une mise en perspective de la question culturelle renvoie à un préambule pourfendeur d'un néolibéralisme fondé sur l'homothétie faite entre la réforme territoriale Sarkozy et une nouvelle phase décentralisatrice qui ne pourrait se faire que sous la houlette d'une Europe néo-libérale. L'opposition entre « Etat républicain » et « Europe des régions » est l'argument préliminaire à toute cohérence politique, comme si région et culture dans le cadre européen allaient mettre en danger l'Etat Nation ; comme si les régions autonomes actuelles étaient sans compétences partagées avec l'Etat.

- Passons à l'essentiel sur les « LR et

Minoritaires ». L'argument fondateur de ce paradigme est la République : « *Revenir des droits particuliers à une catégorie de la population au nom des différences, est une atteinte à l'égalité républicaine.* » Nous rappellerons que la République c'est la chose publique, par définition. Toute région, en France ou en Europe, participe d'une langue et d'une culture. Est-elle pour autant moins républicaine parce qu'elle les vit au quotidien ? Comment conclure par l'évidence quasi axiomatique que seul le français est la « langue administrative et véhiculaire commune » et se satisfaire de ce truisme, comme si le français était menacé par les langues régionales ? On trouve derrière cet argument d'autorité « républicain » la critique de tout statut différencié au nom d'une « laïcité » crispée et inadaptée à l'évolution des sociétés contemporaines.

- De même, le PG réaffirme son hostilité à la « Charte européenne des langues régionales ou minoritaires » parce qu'elle introduit « des droits particuliers pour une catégorie de citoyens ». L'argument juriste est connu, Carcassonne (PS) l'avait mis en avant contre la Charte. Or, ce qui fonde un droit particulier, c'est qu'il s'oppose au droit des autres. Est-ce le cas

des « langues régionales » ? L'universalité de toute langue n'est-elle pas dans sa pratique sociale qui fonde son droit à exister ? Il n'y a pas d'autre critère, sinon de décider arbitrairement ce qui est légal ou illégal (et la loi a bon dos contre la linguistique) : nous sommes sortis d'une logique humaniste, dont se réclament nos « républicains » qui pourtant affirment – sans contradiction apparente – que ces principes (républicains) sont « compatibles avec la valorisation de tout patrimoine culturel ». Les « langues historiques de France » sont pour le PG une catégorie idéologique, car il est évident que le français seul répond à l'exigence républicaine... Dans ce verbiage catéchisant et d'exclusion, on notera qu'en matière d'ouverture, le choix d'un enseignement optionnel sera seul retenu. Cela suffit pour passer le Bac, que demander de plus ? Le PG a découvert tardivement l'écologie et les dangers de l'énergie nucléaire. Les « Langues régionales ou minoritaires » sont la dernière bombe à retardement que sa dialectique ne maîtrise pas. Pour sortir du centralisme et penser une VIe République plus généreuse et plus intelligente, peut mieux faire...

G.T

➔ Mèfi lo lop !

La premsa parla despuei quauquei temps dau lop e dei malastres que fa ais escaboats dau relarg varés. Manca pas un jorn qu'entendèm qu'un lop es vengut atcar de fedas. Es vrai qu'émé la defensa dau bestiam en dangier de disparéisser de la surfaça de la tèrra, avèm un pauc oblidat lei pastres. Dos cent seissanta fedas son estadas devoradas en 2010, aquest'an se ne'n còmpta ja quatre cents entre lei pastres que fan pàisser sus lo Plan de Canjuers.

Dins una entrevista à Var Matin (17/09/11), Guillaume Fabre, elevaire à la Ròca d'Esclapon, se planhe per dire : « *quand cerquam un pastre, ren que de parlar de Canjuers, lo fa còrrer, degun vòu venir*

gardar ! » e perseguis : « *sus lo Plan se pòu ren faire d'autre que de far venir de bèstias fèras !* » l'a ren d'autre a faire que de fòrbandir lo lop dau relarg.

Dins lo "Monde" d'aquest estiu (1), la jornalista Monica Raux fa parlar lo professor Jan Marc Moriceau, de l'universitat de Caen : "dins lei sègles ancians, lo lop èra en França un vertadier dangier. Avèm totjorn entendut dire qu'atacava jamai l'òme ; es una idèia faussa, qu'ai fach una enquesta que mòstra qu'entre 1420 e 1918, lo lop a fach mai de 3000 mòrts !" E de clavar : "per manejar lo retorn de la bèstia, fau estudiar vertadierament, segon leis espaçis e lei interès, lei possibilitats per l'animau de viure

a costat de l'òme."

Mi sembla que, nautrei regionalistas, devèm sostenir lei pastres, l'aver fa partida de nòstra cultura; siam diferents deis environamentalistas, ò aparaires deis animaues, de cultura urbana, pòdon pas comprendre aquò. Mi sembla, que la question dau lop se pausa pas que dins l'encastre d'una societat mai que mai subre-urbanizada e que l'equilibri entre natura e cultura es tras que borrolada.

leu ai chausit, sarai dau costat dei pastres!

Jan Pau MARTIN

(1) Le Monde dau 27 de junh 2011, « Dans les Vosges, l'ombre du loup ». Monique Raux.

■ DESPARTIDA

L'Enric Garriga Trullos a fach sa despartida. Per Catalònia e per Occitània, es una granda pagina que se vira. E per ièu tanben. Avem en Juèsa, una istòria comuna amb el. A la debuta de las annadas 80, una escòla de ballet catalana, l'Esbart Gaudi de Barçolona, anava cada annada a un festenau de danças folclòricas en Austria e fasiá una pausa en Juèsa a mitat camin. Erian un carri plen de bailaires e de musicaires de còbla ; nosautres, asseguraviam lo dormir e lo manjar, elos nos tenion una subrebela serrada al cinema, 2 oras de musica e danças catalanas. Lo ciné era plen.

L'idèia nos venguèt d'engimbrar un bessonatge amb una ciutat catalana. Alara, me virèri cap a l'Enric que conseissiái per l'avedre capitat mai que d'un còp dins d'unas manifestacions siá de l'IEO siá de VVAP. Es donc el que nos faguèt encontrar pel primièr còp, lo monde de Vilassar de Dalt pròchi de Barçolona, al mes de setembre de 1986. Aquel bessonatge perdura desempuèi donca 25 ans mercé a l'Enric e al CAOC. Una delegacion catalana èra presenta al darrièr salon gromand e artejnal de Juèsa los 22 e 23 d'octòbre. Gramaci Enric, bon viatge, e de còr ambé la teva familha.

Girard LEINAUD – *Partit Occitan Ardescha - Droma*

DE LEGIR

Des livres pour les fêtes :

- **L'histoire de la première AMAP. Soutenir les paysans pour se nourrir durablement.** Denise Vuillon. 24€+3€port. L'Harmattan 7 rue de l'Ecole polytechnique- 75005 Paris.

- **Dançar au País- Danses occitanes en Provence- Luciana Porte-Marrou.** Un manuel très pédagogique sur nos danses, leur variété et leur richesse. Dessins, croquis, photos. (oc/fr) Ambé la collaboracion de Guiu Martin e Francés Porte. De comandar :Luciana Porte-Marrou- La Dindoleta- 15, rue François Jouve 84000 Avignon. 60€Livres, CD, port compris.

- **Robert Lafont et l'occitanisme politique- Gérard Tautil-** Petite contribution à une pensée moderne 17€, port compris. G.Tautil- BP 37- 83870 Signes

❖ Pour vous abonner :

Région Provence / Lo Cebier
BP2 - 84400 GARGAS cedex
5N°/15€ - Soutien : 20€ - 3 abon. groupés : 40 €
Tout chèque à l'ordre de « Région Provence »

❖ Pour la librairie :

Commandes : Lo Cebier (librariá)
BP 37 - 83870 SIGNES cedex
<http://locebier.free.fr> (rubrique « botica »
(chèque à l'ordre de « Région Provence »)

Lo Cebier n°125

La letra occitanista

Directeur de publication : Gérard Tautil
ISSN.1150-6075 - CPPAP : 0613P11518
N° 125 - Dépôt legal : novembre de 2011
Imprimerie Marim - Toulon

Ont participé à ce n°125 : Thierry Bartoli, Gilbert Brawanski, Pèire Costa, Arvèi Guerrero, J-Paul Martin, Gerard Tautil, Daniel Vuillon
- Photos Lo Cebier : Dessenhs Joan-Lois Racouchot.

J'adhère au Partit Occitan

Nom :

Prénom :

Adresse :

Adhésion selon revenus :

Moins du Smic : 15€

Moins de 1500€: 30€

Plus de 1500€: 50€

Chèque à l'ordre de « Partit Occitan »
Adresser à « Région Provence » BP2
84400 Gargas

SOLIDARITAT

APPEL A SOUSCRIPTION

Lo Cebier vous est à présent adressé par routage.

Le coût des expéditions, et le renouvellement décalé des abonnements en cours nous demandent un équilibre financier plus exigeant. Aussi, nous vous demandons de soutenir notre diffusion pour que notre *letra occitanista* resserre encore mieux ses liens avec ses lecteurs.

Nous comptons sur votre solidarité.

- **NOM, Pichòt nom :**

Adreïça :

Je souscris la somme de :

(Tout chèque à l'ordre de « Partit Occitan » pour bénéficier d'un reçu fiscal (à partir d'un don de 40€).